

02.03.20 god

Na osnovu čl. 29 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14,28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki ( „Službeni list CG“, br. 49/17, 54/17), Prijestonica Cetinje , donosi:

## P R A V I L N I K

### **za postupanje Prijestonice Cetinje prilikom sprovođenja hitnih nabavki**

#### I. UVODNE ODREDBE

##### Član 1

Pravilnikom za postupanje Prijestonice Cetinje kao naručioca prilikom sprovođenja hitnih nabavki, (u daljem tekstu: Pravilnik) definišu se osnovne pripreme i vođenja postupka hitne nabavke, uz poštovanje načela javnih nabavki.

Naručilac može, bez sprovođenja postupka iz člana 20 Zakona o javnim nabavkama ( u daljem tekstu: Zakon), da sproveđe hitnu nabavku, u cilju otklanjanja i sprečavanja opasnosti od nepredviđenih događaja na koje naručilac nije mogao ili ne može da utiče, otklanjanja posljedica tih nepredviđenih događaja, ugroženosti zdravlja i života građana, ako nije u mogućnosti da sproveđe postupak javne nabavke i postupi u rokovima određenim ovim zakonom.

Na pitanja koja nijesu posebno uređena ovim pravilnikom shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona kojim se uređuju javne nabavke i propisa donijetih na osnovu tog Zakona.

##### Član 2

Naručilac može da pokrene postupak hitne nabavke ako su za tu nabavku obezbijeđena finansijska sredstva budžetom.

##### Član 3

Naručilac ne može sprovesti postupak hitne nabavke sa namjerom da diskriminiše ili favorizuje bilo kojeg ponuđača.

Postupak hitne nabavke se sprovodi na način koji osigurava poštovanje načela javnih nabavki, načela ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava, načela obezbjeđenja konkurenčije , načela transparentnosti postupka nabavke i načela ravnopravnosti.

## Član 4

Predmet nabavke mora biti opisan na jasan, nedvosmislen, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uslova i zahtjeva koji su postavljeni.

Opis predmeta nabavke ne smije odgovarati određenom ponuđaču.

U opisu predmeta nabavke navode se sve okolnosti koje su značajne za izvršenje ugovora, a time i za izradu ponude (npr. mjesto izvršenja, rokovi izvršenja, posebni zahtjevi u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke i slično).

Predmet nabavke se određuje na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovanu, funkcionalnu ili drugu objektivno određivu cjelinu.

## Član 5

Procijenjena vrijednost nabavke mora biti valjano određena u trenutku početka postupka hitne nabavke, ukoliko je primjenjivo.

Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabavke zasniva se na ukupnom iznosu, sa porezom na dodatu vrijednost (PDV-om), uključujući sve opcije i moguća obnavljanja ugovora.

## II. POSTUPAK HITNE NABAVKE

### Član 6

Postupak hitne nabavke se pokreće odlukom u pisanim oblicima koju donosi ovlašćeno lice naručioca u skladu sa Obrazcem 1.

Odluka iz stave 1 ovog člana sadrži:

- 1) podatke o naručiocu;
- 2) vrsta i opis predmeta nabavke;
- 3) procijenjena vrijednost nabavke;
- 4) izvor obezbjeđenja sredstava;
- 5) rok sprovođenja postupka;
- 6) druge podatke od značaja za nabavku.

U odluci iz stava jedan ovog člana navode se razlozi i događaji koji su uticali na nemogućnost primjene postupka javnih nabavki, u skladu sa Zakonom.

### Član 7

Postupak hitne nabavke sprovodi službenik za javne nabavke naručioca.

Zadatak službenika za javne nabavke je da pripremi zahtjev za dostavljanje ponuda, uputi zahtjev za podnošenje ponuda, javno otvoriti ponude, sastavi zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, pripremi predlog obavještenja o ishodu postupka hitne nabavke, a ako se postupak obustavi, da pripremi predlog obavještenja o obustavi postupka javne nabavke.

Prikupljanje ponuda iz stave 2 ovog člana sprovodi se na osnovu zahtjeva za dostavljanje ponuda (Obrazac 2- u daljem tekstu Zahtjeva) koji sadrži:

1. podatke o naručiocu;
2. upustvo ponuđačima kako da sačine ponudu;
3. uslove propisane zakonom kojim se uređuju javne nabavke a koje ponuđač mora da ispunji;
4. podatke o predmetu nabavke;
5. način određivanja predmeta i procijenjene vrijednosti nabavke;
6. tehničke karakteristike ili specifikacije;
7. način plaćanja;
8. rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluga;
9. kriterijum za izbor najpovoljnije ponude;
10. rok i način dostavljanja ponuda;
11. rok za donošenjeobavještenja o ishodu postupka nabavke;
12. druge informacije.

Naručilac će zahtjev iz stava 3 ovog člana na dokaziv način (faxom, elektronskom poštom i drugi) uputiti jednom ili više ponuđača koji pružaju usluge, isporučuju robu ili izvode radove, a koji su predmet hitne nabavke.

Tehničke karakteristike ili specifikacije su, u skladu sa predmetom javne nabavke, obavezni dio zahtjeva iz stave 2 ovog člana. Naručilac određuje tehničke karakteristike ili specifikacije u skladu sa članom 50 Zakona.

Ispunjenoš uslova utvrđenih zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivučnom odgovornošću.

Obrazac izjave iz stave 6 ovog člana čini sastavni dio zahtjeva za dostavljanje ponuda.

### Član 8

Kriterijumi za ocjenjivanje ponuda su:

- 1) ekonomski najpovoljnija ponuda ili
- 2) najniža ponuđena cijena.

Naručilac će u Zahtjevu objasniti metodologiju načina vrednovanja ponuda po utvrđenom kriterijumu.

### Član 9

Ponuda je pisana izjava volje ponuđača da isporuči robu, priži usluge ili izvede radove u skladu sa uslovima i zahtjevima navedenim u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

Ponuđač su u obavezi ispuniti sve zahtjeve tražene u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

Ponuđač izražava cijenu ponude u eurima, sa posebno iskazanim PDV-om.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je mijenjati.

Naručilac je obavezan provjeriti da li u ponudi postoji računska greška. Ukoliko se utvrdi računska greška manja od 3%, naručilac će od ponuđača pisanim putem zatražiti ispravku računske greške ili će sam ispraviti računsku grešku i od ponuđača zatražiti da u roku od tri dana od dana prijema obavještenja o utvrđenoj računskoj grešci potvrди prihvatanje ispravke računske greške. Ispravke se u ponudi jasno označavaju. Ponuda čija je računska greška veća od 3% biće ocijenjena kao neispravna.

#### Član 10

U postupku hitne nabavke, naručilac poziva potencijalne ponuđače da podnesu ponude.

Zahtjev za dostavljanje ponuda iz člana 7 stav 3 ovog Pravilnika objavljuje se na internet stranici naručioca.

Način dostavljanja ponuda određuje se u zahtjevu za dostavljanje ponuda kao i rok za dostavljanje ponude koji će takođe naručilac odrediti u svakom zahtjevu za dostavljanje ponuda ne kraćem od tri dana , gdje se navodi tačan datum i vrijeme isteka roka za dostavljanje ponuda.

Ponude dostavljene nakon roka za dostavljanje ponuda neće biti razmatrane.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku , na crnogorskom jeziku i drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi, u zatvorenoj koverti na kojoj je napisano: naziv, broj telefona i adresa ponuđača, naziv i broj javne nabavke, kao i tekst "ponuda-ne otvaraj".

#### Član 11

Otvaranje ponuda u postupcima hitnih nabavki iz člana 6 stav 1 može biti javno.

Postupak pregleda i ocjena ponuda obavlja službenik za javne nabavke na osnovu uslova zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Pregled i ocjena ponuda su tajni do donošnja obavještenja o ishodu postupka.

O prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda sastavlja se Zapisnik o prijemu, pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda na *Obrascu 3*, koji sadrži:

- 1) podatke o naručiocu;
- 2) podatke o vremenu početka pregleda, ocjene i vrednovanja ponuda;
- 3) podatke o dostavljenjim ponudama, prema redoslijedu prijema;
- 4) uslove i dokaze predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda;
- 5) podatke o ispravnim i neispravnim ponudama;
- 6) vrednovanje ponuda;
- 7) rang lista po silaznom redosledu;
- 8) predlog ishoda postupka;
- 9) potpis službenika za javne nabavke;
- 10) potpis ovlašćenog lica naručioca.

Službenik za javne nabavke na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda podnosi predlog obavještenja o ishodu postupka sa pratećom dokumentacijom , na saglasnost ovlašćenoj osobi naručioca.

Obavještenje o ishodu postupkohitne nabavke sačinjava se na *Obrascu 4* (koji je sastavni dio ovog Pravilnika) i koji obavezno sadrži:

- 1) podatke o naručiocu;
- 2) podatke o predmetu nabavke;
- 3) opis predmeta nabavke;
- 4) procijenjena vrijesdnost nabavke;
- 5) ishod postupka nabavke;
- 6) razlozi obustavljanja postupka (ukoliko je primjenjivo);
- 7) rang lista ponuda po silaznom redosledu;
- 8) naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija;
- 9) cijena najpovoljnije ponude;
- 10) način realizacije nabavke;
- 11) potpis službenika za javne nabavke;
- 12) potpis ovlašćenog lica naručioca.

Ako su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriterijumu za izbor najpovoljnije, najpovoljnija biće ona koja je pristigla prva.

Za izbor najpovoljnije ponude dovoljna je i jedna pristigla ponuda koja zadovoljava sve uslove navedene u zahtjevu za dostavljanje ponuda.

Nakon saglasnosti ovlašćene osobe naručioca šalje se obavještenje o iskodu postupka svim ponuđačima koji su dostavili ponude.

Obavještenje o ishodu postupka naručilac je obavezan, u roku od tri dana, dostaviti svakom ponuđaču na dokaziv način (faxom, elektronskom poštom ili objavom na internet stranici naručioca).

Na obavještenje o ishodu postupka nije dostupna žalba.

Naručilac objavom obavještenja o ishodu postupka , odnosno izvršenom dostavom na dokaziv način stiče uslove za zaključenje ugovora o nabavci.

Naručilac zadržava pravo da poništi postupak hitne nabavke, prije ili nakon roka za dostavljanje ponuda bez posebnog pisanog obrazloženja.

Obavještenje o zaključenom ugovoru o nabavci ili obavještenje o obustavi postupka hitne nabavke, Naručilac objavljuje na svojoj internet stranici i portalu Uprave za javne nabavke [www.ujn.gov.me](http://www.ujn.gov.me) u roku od tri dana.

#### Član 12

Ugovor potpisuje ovlašćena osoba naručioca ili osoba koju on ovlasti.

Naručilac je obavezan pet godina od okončanja postupka hitne nabavke čuvati potrebnu dokumentaciju za svaki pojedinačni postupak nabavke.

Komunikacija između naručioca i ponuđača može se obavljati putem redovne pošte, elektronske pošte, telefonom, faksom ili komunikacijom navedenih sredstava.

### III. EVIDENCIJA O HITNIM NABAVKAMA

#### Član 13

O hitnim nabavkama vodi se posebna evidencija u skladu sa članom 117 Zakona i Pravilnikom o evidenciji sprovedenih postupaka javnih nabavki i zaključenih ugovora o javnim nabavkama, evidenciji nabavki male vrijednosti i hitnih nabavki.

#### Član 14

O hitnim nabavkama izvještava se u skladu sa članom 118 Zakona i Pravilnikom o izvještaju o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, nabavkama male vrijesnosti i hitnim nabavkama.

Evidenciju o hitnim nabavkama iz čl. 14 i 15 vodi i redovno ažuriranje službenik za javne nabavke.

### IV. SUKOB INTERESA

### Član 15

O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe čl. 16,17, i 18 Zakona.

### V. ZAVRŠNA ODREDBA

### Član 16

Sve izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način kao i ovaj Pravilnik.

Ovaj Pravilnik, kao i sve njegove dalje izmjene ili dopune, objavljuju se na internet stranici naručioca na [www.cetinje.me](http://www.cetinje.me).

### Član 17

Obrasci 1,2,3 i 4 kao i izjava iz člana 6 stav 7 ovog Pravilnika su sastavni dio ovog pravilnika.

### Član 18

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik broj 01-404/17-823 od 31.07.2017. godine

### Član 19

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

U Cetinju: 02.03. 2020. godine



## OBRAZAC 1

Naručilac \_\_\_\_\_  
Broj \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, broj \_\_\_\_), ovlašćeno lice (naziv naručioca) donosi

### **ODLUKU o pokretanju postupka hitne nabavke**

**1.** (naziv i sjedište naručioca) pokreće postupak hitne nabavke za nabavku (vrsta i opis predmeta nabavke).

- 2.** Sredstva za hitnu nabavku obezbijeđena su (izvor sredstava).
- 3.** Postupak hitne nabavke sprovešće službenik za javne nabavke u roku od \_\_\_\_ dana od dana donošenja ove odluke.

...

### **Obrazloženje razloga hitnosti**

**Ovlašćeno lice naručioca** \_\_\_\_\_

(potpis ovlašćenog lica)

M.P.

**OBRAZAC 2**

Naručilac \_\_\_\_\_  
Broj \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

Na osnovu člana 29 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje hitnih nabavki („Službeni list CG“, broj \_\_\_\_), \_\_\_\_\_ (naručilac) \_\_\_\_\_ dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  
ZA HITNU NABAVKU**

**I Podaci o naručiocu**

Naručilac:	Lice/a za davanje informacija:
Adresa:	Poštanski broj:
Sjedište:	PIB:
Telefon:	Faks:
E-mail adresa:	Internet stranica:

**II Predmet nabavke:**

- robe
- usluge
- radovi

**III Opis predmeta nabavke:**

\_\_\_\_\_

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om \_\_\_\_\_ €;

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije****VI Način plaćanja****VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

- najniža ponuđena cijena      broj bodova 100
- ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:
- najniža ponuđena cijena      broj bodova
- rok isporuke roba ili izvršenja usluga ili radova      broj bodova
- kvalitet      broj bodova
- tekući troškovi održavanja      broj bodova
- troškovna ekonomičnost      broj bodova
- tehničke i tehnološke prednosti      broj bodova
- program i stepen zaštite životne sredine, odnosno energetske efikasnosti      broj bodova
- post-prodajno servisiranje i tehnička pomoć      broj bodova
- garantni period, vrsta i kvalitet garancija i garantovana vrijednost      broj bodova
- obezbjeđenje rezervnih djelova      broj bodova
- post-garantno održavanje      broj bodova
- estetske i funkcionalne karakteristike      broj bodova
- \_\_\_\_\_      broj bodova

**IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_ sati, zaključno sa danom \_\_\_\_\_ godine do \_\_\_\_\_ sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi \_\_\_\_\_.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi \_\_\_\_\_.

elektronskim putem na mail adresu \_\_\_\_\_.

**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

---

**XI Druge informacije**

---

Službenik za javne nabavke

---

Ovlašćeno lice naručioca

M.P.

---

Naručilac \_\_\_\_\_  
Broj \_\_\_\_\_  
Mjesto i datum \_\_\_\_\_

OBRAZAC 3

**ZAPISNIK**  
**O PRIJEMU, PREGLEDU, OCJENI I VREDNOVANJU PONUDA**  
podnesenih po zahtjevu za dostavljanje ponuda broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine za  
nabavku (opis predmeta nabavke)

Službenik za javne nabavke \_\_\_\_\_, nakon izvršenog prijema pristupila/o je pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda, (navesti dan i godinu početka rada).

Po zahtjevu za dostavljanje ponuda pristigle su, po redoslijedu prijema, u roku određenom zahtjevom, ponude sljedećih ponuđača:

Ime ponuđača	Sjedište ponuđača	Način dostavljanja ponude	Vrijeme dostavljanja ponude

**Uslovi i dokazi predviđeni zahtjevom za dostavljanje ponuda:**

**Pregled i ocjena ponuda:**

**Ispravne ponude:** (naziv ponuđača, sa ocjenom činjenica i razlozima za ocjenu ispravnosti ponuda u odnosu na uslove predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda)

**Neispravne ponude:** (naziv ponuđača, sa ocjenom činjenica i razlozima za ocjenu neispravnosti ponuda u odnosu na uslove predviđene zahtjevom za dostavljanje ponuda)

**Vrednovanje ponuda:**

Službenik za javne nabavke je izvršio vrednovanje ispravnih ponuda:

po kriterijumu najniža ponuđena cijena i:

- 1) Ponudi ponuđača \_\_\_\_\_, za ponuđenu cijenu od \_\_\_\_\_ eura, dodijeljeno \_\_\_\_\_ boda/ova;
- 2) Ponudi ponuđača \_\_\_\_\_, za ponudenu cijenu od \_\_\_\_\_ eura, dodijeljeno \_\_\_\_\_ boda/ova;
- 3) ...

Kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda sa sljedećim podkriterijumima:

- 1) podkriterijum 1 \_\_\_\_\_ broj bodova \_\_\_\_\_
  - 2) podkriterijum 2 \_\_\_\_\_ broj bodova \_\_\_\_\_
  - 3) podkriterijum 3 \_\_\_\_\_ broj bodova \_\_\_\_\_
- .....
- Ukupno 100 bodova

#### Rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu, odnosno podkriterijumima utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

1. (Naziv ponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova \_\_\_\_\_
2. (Naziv ponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova \_\_\_\_\_
3. (Naziv ponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova \_\_\_\_\_
4. .....

#### Prijedlog ishoda postupka:

Službenik za javne nabavke na osnovu rang liste ponuda predlaže ovlašćenom licu naručioca:

- (naziv ponudjača) kao najpovoljniju ponudu za ponudjenu cijenu od \_\_\_\_\_ eura;
- obustavljanje postupka nabavke male vrijednosti.

**Službenik za javne nabavke:** \_\_\_\_\_ (ime i prezime), \_\_\_\_\_ (potpis) \_\_\_\_\_;

Saglasan sa predlogom:

**Ovlašćeno lice naručioca :** \_\_\_\_\_ (ime i prezime), \_\_\_\_\_ (potpis) \_\_\_\_\_;

Popis priloga:

- Predlog Obavještenja o ishodu postupka.

Naručilac \_\_\_\_\_  
Broj \_\_\_\_\_  
Mjesto i datum \_\_\_\_\_

OBRAZAC 4

**OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA  
HITNE NABAVKE**

**I Podaci o naručiocu**

Naručilac:	Kontakt osoba:
Adresa:	Poštanski broj:
Grad:	Identifikacioni broj:
Telefon:	Faks:
Elektronska pošta (e-mail):	Internet adresa:

**II Predmet nabavke:**

- robe,
- usluge,
- radovi.

**III Opis predmeta nabavke:**

\_\_\_\_\_

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om \_\_\_\_\_ €;

**V Ishod postupaka nabavke male vrijednosti je**

- obustavljanje postupka nabavke ili
- izbor najpovoljnije ponude

**VI Razlozi za obustavljanje postupka nabavke:**

\_\_\_\_\_

### VII Rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

Na osnovu prosječnog broja bodova dodijeljenih ponudama po predviđenom kriterijumu, odnosno podkriterijumima utvrđena je sljedeća rang lista ponuda po silaznom redoslijedu:

1. (Naziv ponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova \_\_\_\_\_
2. (Naziv ponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova \_\_\_\_\_
3. (Naziv ponuđača) ukupan broj dodijeljenih bodova \_\_\_\_\_
4. ....

### VIII Naziv ponudjača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač:	Kontakt-osoba:
Adresa:	Poštanski broj:
Grad:	Identifikacioni broj (PIB):
Telefon:	Fax:
Elektronska pošta (e-mail):	Internet adresa:

### IX Cijena najpovoljnije ponude

---

### X Sa izabranim ponuđačem naručilac

- će zaključiti ugovor  
 će realizovati predmetnu nabavku na osnovu računa/fakture.

Službenik za javne nabavke

---

Ovlašćeno lice naručioca

M.P.

---